މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓް/ ހޮޓެލް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
TOURIST HOTEL / APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF TOURIST RESORT
ފޯ މު ހުށަ ހަޅާ ސަބަބު Reason for Application
□ އަލަށް ރެޖިސްޓަރ ހޯދުން / New Registration □ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުން / Change of
□ ރެޖިސްޓްރީ އާކުރުން / Capital Investment Renewal of Registry
□ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން / Change of Lessee/Owner □ ގެއްލިގެން / Lost
□ އެނދު އިތުރުކުރުން / Change in the no. of beds □ އެހެނިހެން / Others
ސެކްޝަން 1: ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓަލާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު Section 1: DETAILS OF RESORT/HOTEL
ފެސިލިޓީގެ ވިޔަފާރި ނަން :
Business Name ofthefacility
އެޑްރެސް: އަތޮޅާއި ރަށް:
Atoll& Island Address
މިހާރު ހުރި އެނދުގެ ޢަދަދު: މިހާރު ހުރި ކޮޓަރީގެ ޢަދަދު:
Existing No. ofRooms Existing No. ofBeds
އެނދުގެ ޢަދަދަށް އަންނަ ބަދަލު: ކޮޓަރީގެ ޢަދަދަށް އަންނަ ބަދަލު:
No. ofRoomsto be changed to No. ofbedsto be changed to
ރިޒޯޓް/ހޮޓެލްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: ރިޒޯޓް/ހޮޓެލްގެ ރެޖިސްޓްޜުކީރެވުނު ތާރީޚް:
Registered Date ofResort/Hotel Registration No. ofResort/Hotel
ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އަދަދު:
Capital InvestmentAmount
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބިމު ސަރަހައްދު: ބިމު ސަރަހައްދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތާރީޙު :
Land Area Registered Date Registered Land Area
ފޯނު ނަންބަރު: އީމެއިލް އެޑްރެސް:
E-mail Phone Number
ވެބްސައިޓް :
Website
ސެކްޝަން 2: ބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު Section 2: DETAILS OF LESSEE/OWNER
އަމިއްލަ ފަރާތެއް  ކުންފުނި  ޕާރޓްނާޝިޕް 
Partnership Company Individual
ނަން: އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު / ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:
Registration No./ ID Card No. Name
ދާއިމީ އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
PresentAddress PermanentAddress
ފޯނު ނަންބަރު: ސޮއި:
Signature Phone
އީމެއިލް އެޑްރެސް: ސޮއި އަދި ކުންފުނީގެ ސިއްކަ:
Signature& CompanyStamp Email Address

ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ ޕާރޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު Partners and or Shareholders Information
ނަން އައި.ޑީ.ކާޑު ދާޢިމީ އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
Name ނަންބަރު PresentAddress PermanentAddress
ID Card
ސެކްޝަން 3: ކުއްޔަން ދޫކޮށްފައިވާ އެގްރި މެންޓާއި ބެހޭ Section 3: DETAILS OF LEASE AGREEMENT
މަޢުލޫމާތު
އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތު ފަށާ ތާރީޚް: އެގްރީމެންޓް ސޮއި ކުރެވުނު ތާރީޚް:
Agreement signed date Effective date ofAgreement
ކުއްޔަން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު: އެގްރީމެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
Lease Expiry Date Lease Period
ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ އެގްރިމެންޓަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު AMENDMENTS TO THE LEASE AGREEMENT
ތަފްސީލް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ އެގްރިމެންޓަށް އިސްލާހު ގެނެވުނު ތާރީޚް
Date of Lease Amendment Details
ސެކްޝަން 4: ރަހުނާއިބެހޭ މެޢުލޫމާތު Section 4: DETAILS OF EXISTING MORTGAGES
މިހާރު ހުރި ރަހުނުތަކުގެ ތަފްސީލް (ހެޑް ލީސް އާއި/ނުވަތަ ސަބްލީސް)
Records of Existing Mortgages (i.e. Head Lease and/or Sub Lease Mortgages)
Ministry Mortgage Mortgage Name of Mortgagee Mortgage Rights Mortgaged
Approval Letter Agreement (Bank or Other Entity) Registration Letter (Headlease/
Date. Sublease) & Loan Amount No./Ref. & Date of Date & No.
Issue
ރަހުނު ކުރެވުނު ރައިޓްސް ރަހުނު ރަޖިސްޓަ ރ ކުރި ސިޓީ ރަހުނު ކުރެވުނު ބޭ ންކު އަދި ލޯނު ނެގި ރަހުނު އެގްރިމެ ންޓް މިނިސްޓްރީއިން ރަ ހުނު އެޕްރޫވްކުރިކަމުގެ ސިޓީ
(ހެޑްލީސް/ ސަބްލީސް) ނަން ބަރު އަދި ތާރީޚް އަދަދު ކުރެވުނު ތާރީޚް ނަންބަރު އަދި ތާރީޚް

އިޤްރާރު Declaration
މިފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫތުކަމަށާއި އަދި އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ސައްޙަ ލިޔެކިޔުންކަމަށާއި އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
I hereby declare that the information stated in this form is true and correct.
ނަން: ސޮއި / ސިއްކަ:
Stamp Name & Sign
މަޤާމް:
Designation
ތާރީޚް:
Date
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
Contact Number
ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި Documents to be submitted with Application
□ ރަހުނާއި (މޯގޭޖެއްވާނަމަ މޯގޭޖް ބޮންޑް) ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަށް □Copies ofall mortgage records and the approval lettersfor
Resort/Hotel.
□ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު)ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ
Original ofthe Previous Registration Certificate should be □
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރާނަމަ(submitted with this application foranychanges. (Foranychanges
in registrydetails)
□ މިނިސްޓްރީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމު ސަރަހައްދު ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމުގެ ސިޓީ
CopyofLand area registration letter issued by Ministry □
□ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓު އަދަދު (ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ ޗާރޓަޑް Capital Investmentvalue)letterfrom registered chartered □
accountant stating investmentvalue till date)
އެކައުންޓަންޓެއްގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް އިންވެސްޓުކޮށްފައިވާ އަދަދު
Maldives Inland Revenue Authority (MIRA) Tax Clearance □
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީގެ ކޮޕީ(Report ofCurrent Operator (issued at not more than 01
□ މޯލްޑިވްސް އިންލެންށް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓު month(
(ނެގިތާ އެއްމަސް ހަމަނުވާ)
ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރު ދެއްނަމަ Ifthe lessee is an individual
□ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އިން ދޫކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ □Sole proprietorship Profile Sheet issued by MinistryofEconomic
Development (MED)
ވިޔަފާރީގެ ވަނަވަރުގެ ކޮޕީ
□ ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަކީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ: Ifthe lessee is a Partnership:
Partnership Profile Sheet issued by Ministryof Economic □
□ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އިން ދޫކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ (MED)
Development
ވިޔަފާރީގެ ވަނަވަރުގެ ކޮޕީ
Ifthe lessee is a Company:
□ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެ އްނަމަ:
□Company Profile Sheet issued by Ministryof Economic
□ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އިން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ Development (MED)
ވަނަވަރުގެ ކޮޕީ
* އެޕްލިކޭޝަން ފޯ މް އަދި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލި ޔެ ކިޔުން rs@tourism.gov.mv އަ ށް ފޮނު ވުމަށް ދެން ނެވީމެވެ .
* މިފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި މިފޯމާއިއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަށް ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
*Please email the application to rs@tourism.gov.mv
*Please note that incomplete application will not be accepted.